

SD

Socijaldemokrata
Crne Gore

Klub poslanika Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore
Kancelarija br. 13, Telefon: +382 (0) 20 404 515
e mail: klubposlanikasdilpcg@skupstina.me

SKUPŠTINA CRNE GORE

19.4.

2019

ASIFIKACIJA

NR:

00-61-119-4

PRIMENI

PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

- Predsjedniku Ivanu Brajoviću -

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje, na Petoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog (prolećnjeg) zasjedanja 24.04.2019. godine, predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Dušku Markoviću:

Koje mјere Vlada Crne Gore preduzima u cilju smanjenja visokog spoljnotrgovinskog deficitia, odnosno podizanja konkurentnosti i povećanja izvoznog kapaciteta crnogorske privrede?

Značajan izazov, kada je u pitanju potreba intenživnog ekonomskog razvoja, svakako je i dugogodišnji problem visokog deficitia u spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni, odnosno niske pokrivenosti uvoza izvozom.

Molim Vas da mi odgovor dostavite i u pisanoj formi.

Predsjednik Kluba poslanika

mr Boris Mugoša

Klub poslanika Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

19

20 GOD.

PRIMLJENO: 14. V 19
KLASIFIKACIONI BROJ: D-61-119-4/2
VEZA:

EPA:
SKRAĆENICA:

PRILOG:

Vlada Crne Gore
Predsjednik

Broj: 01 - 1746

Podgorica, 7. maj 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Ivan Brajović, predsjednik

Poštovani predsjedniče,

U skladu sa stavom 7 člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore u prilogu dostavljam pisane odgovore na poslanička pitanja postavljena tokom Premijerskog sata održanog 24. aprila 2019. godine, kako bi isti bili dostavljeni uvaženim poslanicima.

S uvažavanjem,

Duško Marković

POSLANIČKO PITANJE

Koje mjere Vlada Crne Gore preduzima u cilju smanjenja visokog spoljnotrgovinskog deficitta, odnosno podizanja konkurentnosti i povećanja izvoznog kapaciteta crnogorske privrede?

Značajan izazov, kada je u pitanju potreba intenzivnog ekonomskog razvoja, svakako je i dugogodišnji problem visokog deficitta u spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni, odnosno niske pokrivenosti uvoza izvozom.

Molim Vas da mi odgovor dostavite i u pisanoj formi.

ODGOVOR

Poštovani poslaniče Mugoša,

Hvala što ste ponovo otvorili ovo važno pitanje i dali mi priliku da naše građane i ukupnu javnost još jednom podsjetim na neophodnost snažnijeg sučeljavanja sa slabostima naše ekonomije.

Uvjeren sam da kao društvo stvaramo manje nego što možemo i da to samo po sebi povlači i nedovoljnu konkurentnost i neefikasnu valorizaciju razvojnih resursa.

I sve dok tema jačanja izvoznog potencijala ne postane fokus svih segmenata društva, o njoj se moramo starati svakodnevno, gradeći sposobnost da svi ekonomski i socijalni akteri u tom procesu pronađu svoje mjesto.

Pitanje smanjenja spoljno-trgovinskog deficitta i povećanja konkurentnosti jeste prioritet Vlade u cijelini, a posebnu odgovornost nosi više njenih resora.

Ali ovo pitanje podjednako mora biti prioritet i privrednika i zaposlenih i asocijacija poslodavaca i sindikalnih organizacija. Interes nam je da građanima kroz primanja podijelimo novu vrijednost, a možemo je raspodijeliti samo ako je prethodno stvorimo.

Prije nekoliko mjeseci sa ovog mjesta podijelio sam sa poslanicima i planove, ali i konkretnе korake koje je Vlada već preduzela kada je u pitanju suočavanje sa spoljno-trgovinskim deficitom u oblasti poljoprivrede i energetike.

Zaključenim ugovorima za dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta, kao i ugovorom o zakupu zemljišta u svrhu izgradnje solarne elektrane na Briskoj gori, Vlada je napravila iskorak i iz uloge kreatora poslovnog ambijenta, prešla u ulogu investitora, odnosno vlasnika imovine koji želi da je stavi u funkciju i od nje dobije novu vrijednost.

Ali prije svega, kroz taj koncept poslali smo jasnu poruku da svaki pedalj naše zemlje ima vrijednost, i da mora biti valorizovan na održiv i efikasan način.

A kakva je zbilja naših gradova i sela, kada se okrenemo oko sebe: porodična imanja zarastaju u korov, građevinsko zemljište nerazumno dugo čeka valorizaciju, prirodni resursi čame, državne kompanije ne izlaze na tržište kao investitori ili vjeruju da nijedan drugi investitor nije bolji od njih samih.

Ovo je vrijeme kada moramo mijenjati pristup i našu viziju postavljati u skladu sa trendovima velikih tržišta i globalnih ekonomija.

Kada je u pitanju državna imovina, Vlada će davati prioritet njenoj valorizaciji. Ali ne smiju to zaboraviti ni drugi. Ministarstva koja imaju direktnu nadležnost moraju biti na raspolaganju preduzetnicima, jer su linije i programi budžetske podrške obezbijeđeni. I sve to ima smisla samo ako će od toga imati koristi građanin, i njegova porodica.

U saradnji sa Privrednom komorom i u partnerstvu sa trgovačkim lancima i proizvođačima, u toku 2018. godine pokrenut je program promocije proizvoda pod nazivom „Kupujmo

domaće”, koji ima za cilj da se u trgovinama nađe što veći broj konkurentnih proizvoda, sa posebnim akcentom na manje proizvođače.

Svakog dana radimo i na stvaranju uslova za što jeftiniji plasman crnogorskih usluga na inostrana tržišta. Zbog toga je Crna Gora aktivno učestvovala u pregovorima o liberalizaciji trgovine uslugama kroz zaključivanje CEFTA Dodatnog Protokola 6.

Tokom 2019. godine, Ministarstvo ekonomije sprovodiće „Program za unapređenja konkurentnosti privrede“, sa dvije linije stručne, i čak šest linija finansijske podrške: unapređenje inovativnosti, uvođenje međunarodnih standarda, za modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj klastera, podsticaj direktnih investicija i razvoj zanatstva.

Za ove svrhe opredijelili smo ukupno 1,64 miliona €.

Kao što vidite, Vlada djeluje na više ravni, i one su gotovo uvijek izvozno orijentisane.

Poslije dužeg vremena, bilježimo značajne rezultate na strani izvoza, Vi ste o tome govorili detaljnije i hvala Vam na tome, pa u IV kvartalu 2018. godine crnogorski izvoz iznosi 106 miliona eura, što je u poređenju sa IV kvartalom 2017. godine porast od skoro 9%. Vi ste rekli 8%, ali svejedno dobar trend.

Analizirajući ove podatke, raduje činjenica da se uvoz hrane i životinja u 2018. godini smanjio za 4% što je posljedica Vladinih politika usmjerenih na proširenje proizvodne baze i povećanje finalizacije proizvoda u sektoru poljoprivrede. Takođe, i izvoz hemijskih proizvoda značajno se povećao, i to za skoro 70% – u prvom redu medicinski, farmaceutski i drugi hemijski proizvodi.

Dakle, uz adekvatno uključivanje svih partnera, a posebno socijalne i biznis zajednice, neupitno je očuvanje i dalje unapređenje visokih stopa rasta naše ekonomije, povećanje izvoznog potencijala, a samim tim i poboljšanje uslova rada i kvaliteta života u Crnoj Gori.

Samo na taj način primjeri poput ponovo otvorene fabrike mineralne vode „Rada“ u Bijelom Polju, gdje smo imali situaciju da smo svake godine izdvajali osam miliona eura za uvoz kisеле vode (pored našeg izvora koji je najbolji u regionu) ili uskoro očekivanog novog pogona za proizvodnju aluminijumskih legura u Podgorici, mogu postati naša ekomska stvarnost.

Dakle, sasvim sam siguran, a mislim da je ministarka Sekulić jutros bila na otvaranju jednog od pogona u Aluminijskom kombinatu, za godinu ipo ćemo imati u tom sektoru industrijske proizvodnje preko 300 miliona dolara izvoza.

I još jedan podatak, ne znam da li ste ga Vi komentarisali, nijesam uspio da registrujem, odnos između uvoza i izvoza u IV kvartalu 2018. godine bio je u korist izvoza. Ne znam da li ću biti precizan u podacima, uvoz je rastao po stopi negdje oko 6%, a izvoz je rastao po stopi blizu 18%. Dakle, i to pokazuje da ovi naši naporci daju rezultate i hvala Vam što ste još jednom otvorili ovo važno pitanje za crnogorsku ekonomiju i za sve nas.

Hvala Vam!